།།ཨ།། །དབལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཡང་གསང་མཐུ་བརྒྱོ་ན་དགོ་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བྱེ་ཡི་གེ་བསྡན་དགྱའི་སྨོག་དབྱུགས་ལེན་པའི་བཤད་པ་ནགས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།ཨ།། །ན་མོ་གུ་རུ་བཀྲ་ཤིས་ཡེ། འདིར་དབལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཡང་གསང་མཐུ་བརྒྱོ་ན་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས། མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་བཅུ་བཞི་གཉིས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། ལྷག་སྟོང་དུ་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་པ། ཟུར་རྣམས་དང་ལོགས་ལ་ཚང་བ་ཞིབ་པ་བདུན་དང། དེའི་མཐའ་མཐེབ་ཀྱི་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བརྒྱན་པ་ཁྲག་གམ་ཀོ་མ་སོགས་བྱུགས་པའམ། མ་བྱུགས་ཀྱང་རུང་སྟེ། གཏོར་མ་དང་ཚང་བ་རྣམས་མར་དང་ཤའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལག་ལེན་ལྟར་བཤམ་པ་ནང་མཚོད་ཆུ་ཚང་གང་རུང་གིས་སྦྱངས་ལ་བཞག། དེ་ནས་རང་ཉིད་གཏོར་མ་དེ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པས་འདུག་ལ། སྒྲུབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་ལན་གསུམ་བྱས་ལ། དེ་ནས། རང་གི་མདུན་དུ་མ་ཏེའི་གདན་སྟེང་བྱ། །རྗེ་རྡོ་འཇིགས་བྱེད་དབྱ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་པ། །རྩ་ཞལ་མ་ཏེ་ཁོས་པ་ཥཱ་སྒྲོག །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་མཆེ་གཅོགས་སྦྱན་གསུམ་ལྷན། །དང་པོའི་ཕྱག་གཉིས་བྱི་ཐོད་ཐུགས་ཁར་འཛིན། །གཡས་ཀྱི་གཉིས་པས་཮་མ་རྡུ་ཡི་སྒྲས། །ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་དམག་དཔུང་སྤྱད་པར་བྱེད། །གཡོན་གྱི་གཉིས་པས་བདུད་རྩིས་རང་བཞིན་གྱི། །ཁ་ཏྭཾ་འཛིན་ཞིང་ཐ་མའི་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས། །གླང་ལྟགས་བརྒྱངས་ཤིང་དྲག་པོའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །དེ་ཡི་གཡས་སུ་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཚོགས། །མ་དེ་གྲུང་གླང་ཏ་མོ་ཁྱི་ལུག་དང། །ལྷེ་སྦྱང་བོང་བུའི་གདོང་ཅན་རྣམས་ཤིང། །གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཤིན་རྗེ་བྱ་ཆོད་དང། །ཉག་པ་བྱ་རོག་ནི་ཙོ་ཁ་དང་ལྡུང། །སྲིན་བྱ་བཞད་ཀྱི་གདོང་རྣམས་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །ཀུན་ཀྱང་ཕྱག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་ལ་སོགས་པ། །མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་ཞིང་གཡོན་པ་རྣམས། །ཐོད་ཁྲག་ཞགས་པས་བྲེལ་ཞིང་རེ་རེའང། །རང་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་བསྟན་བསྲུང་ཚོགས་རྣམས་དང། །མཐུ་ཆུལ་ལྡན་པའི་ལྷ་གླུ་གཟའ་ཕྱོགས་སྐྱོང། །ཞིང་སྐྱོང་སྲེ་བརྒྱད་འཇིག་རྟེན་དེགས་པའི་ཚོགས། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་པོ་ཀུན་གྱིས་བསྐོར། །སྲོན་ཕུང་འཕེབ་དང་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་

ལྟར། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་གསལ་བར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། དེ་ནས་སྦྱན་དང་བ་ནི། འདིར་བྱོན་འདིར་བྱོན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཁྱོད་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་ཚོགས། །འཇམ་དཔལ་ཁྱོ་བོ་མི་ཟད་པ། །མཐུ་རྩལ་དགེ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དགྲ་བཅོམ་གས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་མཛོད། །ཅེས་པས་སྦྱན་དངས་ལ། དེ་ནས། ཁྲག་གི་ཙཀྲཱ་དབང་ལྟའི་མེ་ཏོག་དང་། ཚོལ་ཆེན་བདུག་སྤོས་ཞུན་ཆེན་སྦྲོན་མེ་དང་། །མཁྲིས་པའི་ཏི་ཆབ་ཤ་ནུས་ཞལ་ཟས་དང་། ཤུང་གླིང་རོལ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད། །དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱིས་རབ་བརྒྱན་པའི། ཞེ་སྡང་གཤེན་རྗེ་གཤེད་པོ་ནི། །དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་རབ་བརྗོད་པ། །དུད་ཁ་ལྷུན་ཆེན་ཁྲོད་ལ་བསྟོད། །ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། དེ་ནས་འདི་ལྟར་བརྗོད་ཅིང་བསྟོམ་པར་བྱ་སྟེ། རང་ཉིད་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་རལ་པའི་གུར་ཁང་ནང་། །རང་གི་བསྟོད་བྱ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་གྱུར། །རལ་པའི་གུར་ལས་གནམ་ལྟུགས་འཕོར་ལོ་དང་། །མཚོན་ཆ་མེ་དཔུང་གྲངས་མེད་རབ་འཕྲོས་པས། །ཕ་རོལ་བསྟོད་བ་རྡུད་འཇེ་མ་ལུས་པ། །བསམ་བཅན་སྦྱོར་རྩོད་སྟོང་བྱེད་པ་པོ། །རང་ལ་བཟློག་ནས་འཇོམས་ཤིང་བཅྱུགས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ། རང་ཉིད་ཇོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དུ་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་ལྟུགས་ཀྱུ་དང་། གཡོན་པའི་མཐྱ་བོ་ཕྱེ་ནས། མཐེ་བོང་གསེར་གྱི་ལྷ་གྲིར་བསམ། གཡས་པའི་ལྟུགས་ཀྱུས་གནོད་བྱེད་བཀུག་ལ། གཡོན་གྱི་མཐེ་བོང་གསེར་གྱི་ལྷ་གྲིས་གཏུབ་པར་བསམ་ལ། ཨེ་ས་ཐྲོ་ཆ་ཐྲོ། ཅི་ནུས་བཟློག། ཡང་ན་རང་ཉིད་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་ནག །ས་གནོན་མཉམ་གཞག་མཛད་པར་གསལ་བར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ། ཨོཾ་སུ་ནེ་སུ་ནེ་མ་ཏཱ་སུ་ནེ་ཤཱ་ཀྱ་སུ་ནེ་ཡེ་ས་ཏཱ། གསུམ་མམ་བདུན་བཟློས་ལ། དེ་ནས་གོང་དུ་བཤགས་པའི་གཏོར་མ་དང་། རང་ཉིད་ཇོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རྣམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ་ལ། འབྱུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་ནས་ལག་པ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། གཡོན་པས་ལྷེང་བའི་གྲངས་བཟུང་ལ། ན་མཱཿམཏ་ཏ་ཏ་ཏ། ཨ་ཥ་ལོ་ཀེ་ཏ་ས་ཐ་ར་ས་ཐ་ར་ཏ་ཏ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མ་ར་ཡ་ཞུ། ཞེས་བྱུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འམ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གང་རུང་བཟློས་ལ།

དེའི་བར་གྱི་དམིགས་པ་ནི། རྗོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་འཁོར་དང་བཅས་པས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱ་གསོལ་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་བདེན་བརྟན་བརྗོད་བཟློད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང། ཆོས་ཀྱི×× དགེ་འདུན་གྱི×× ཡེ་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི×× བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི×× བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རྗོད་སྟོང་རྡུད་འདྲ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཚོག་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་དམོད་མོ་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ། དེ་ནས་དགུ་ཏུ། ཟླར་ཡང་རང་ཉིད་འཛིགས་བྱེད་གསལ། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སོགས་ནས། བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་བཟློད་ལ། དེ་ནས་ཡིད་ཀྱིས་ཐོར་ལམ་ཕྱེ་ལ་གོང་གི་གཏོར་མ་དེ་ཉིད་དུག་མཚོན་དུ་བསམ་ལ། རྗོད་སྟོང་ཡོ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འཕངས་ལ། དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རྣམཤེས་མར་མེ་ལྟ་བུ་ཐུམ་བསད་པར་བསམ་ཞིང། རྗོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་བསྡུང་མ་འཛིག་རྟེན་དེགས་པའི་དམག་དང་བཅས་པས་དམིགས་ཡུལ་གཏན་བརླག་ཏུ་བཏང་ཞིང་རྣམ་ཤེས་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུལ་བར་བསམ་ལ། ཨེ་ས་སྦྱོ་ཆགས་ཟད་ཙམ་དུ་བརླས། རྗོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་ཞལ་གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་ཐིམ། ཞེས་བརྗོད། གཞན་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ནས་མཉམ་པར་གཞག་གོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཟབ་མོའི་མན་ངག་འདི་ནི་སྤྱན་པ་ཕུར་ཐོགས་པ་ཕུར་ཐུང་ངང་ཡར་ང་མི་དགོས་པའི་མན་ངག་སྟེ། བསམ་གཏན་ཉལ་ཆོག་ཅེས་ཀྱང་བྱ། བསད་པ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སྤྱན་པ་ཕུར་ཐོགས་གསོད་པའི་ལག་ཆ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཡང་གསང་མཐུ་བརློག་ནག་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། རྗོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་འདི་ཁོ་ན་ལ་ཐུན་མ་གོང་མ་རྣམས་ཐུགས་ཆེས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྟན་ཕེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྤྱན་འཆང་བཀ་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བླ་མ་གོང་མའི་སྙན་བརྒྱད་ཏེ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་བཞི་ཕོག་བླ་བྲང་གི་ཡང་ཆེར་སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་ཚོས་བདག་མཁན་འགྲོས་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཤཱཀ་སྟོང་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་

འགྲུབ་པོ། །ད་དུང་འདི་ལ་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་སྟོབ་མ་སྟོད་ལྟན་རྣམས་ཀྱིས་ངག་ལས་བཙལ་
བར་བྱའོ། །འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་ཆ་བཛྲ། ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སྒྲས་
པའི་དབལ། བཛྲ་བཛྲ། བལ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཏ་མ་ཏ་ལོ་ཐ་ཏ་རྡོ་རྗེ་གྲགས། ཏ་ཚོས་རབ། ཏ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ། ཏ་འབྱམ་སེང། རོང་པ་དགའ་ལོ། ཏ་མ་ཤེས་
རབ་སེང་གེ། མཉམ་མེད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཕྱགས་འཚང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་པ། ཚོས་རྗེ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང། ཕྱགས་འཚང་ཙམ་མ་ཏི་བཟང་པོ། རྗོ་
རྗེ་འཚང་བྱམས་པ་ཚོས་རིན་ཆེན། རྗེ་དཔོན་བཅོན་འབྱུས་རྒྱ་མཚོ། ཏ་མ་ཏྲི་གྲོས་དཔལ་ལྟན། འཇམ་ངན་ཆོག་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ། འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ
རྒྱ་མཚོ། ཐུས་པའི་རྒྱལ་འབྱོར་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ། ཚོས་རྗེ་ལོ་ཕུ་གདན་པ་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར། ཁ་སྐྱ་པ་ཐུགས་འཚང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད
ནམས་རྒྱལ་པོ། །ཐུགས་པའི་རྒྱལ་འབྱོར་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ། ཚོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང། རྗོ་རྗེ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་གཉིས་ལས་ཀྱང་གསལ
གསུངས། ཡང་བརྒྱད་པ་ལུགས་གཅིག་ལ། རྒྱ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ནས། རྒྱ་རྡན་སེང་གེ། རྒྱ་དགོན་མཚོག་སེང་གེ། རྒྱ་དབོན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཚོས་རྗེ་དབང
ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། རྒྱ་སྟོན་ཀུན་དགའ་བཅོན་འབྱུས། བླ་མ་བཅོན་འབྱུས་བྱང་ཆུབ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན། ཚོས་རྗེ་དགེ་ལེགས་བཟང་པོ
ཡན་གོང་དང་འདྲའོ། ། **སྨྲས་པ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་སྔ་རིན་ཆེན་ལས། ། རྗོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད་དབང་དང་ལས
གཤིན་ཀྱི། ། རྗེས་གནང་གཞན་ཡང་ཟབ་ཁྲིད་མ་ལུས་པ། ། མཚན་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་དགེས་བཞིན
གནང། ། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྟོག་བདུན་རྟོག་པ་གསུམ། ། འགྲེལ་པ་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་ཕལ་ཆེར་དང་། ། མཁས
གྲུབ་ཆོས་རིན་གྱིས་མཛད་རྣམ་བཤད་ཀྱི། ། ལུང་རྣམས་ཆོས་རྗེ་ལོ་ཟུ་བ་ལས་ནོས། ། དེ་ཕྱིར་ཕྱི་ལྟར་སྟོགས
འཚང་གོས་དཀར་འཛིན། ། ཁང་ལྟར་དཔལ་ལྟན་གཤིན་རྗེ་མ་རྟེའི་གདོང་། ། སྟོང་སྲིད་འཛམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི
རོལ་པ་ཆེ། ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ་འདི་ཡང་བླ་མའི་དཔྱིན། ། ཞེས་ཀྱང་ཤེས་པ་ལྟར་དུ་སྨྲས་སོ། ། སངས་མཉན་ལོ།།
ཀ། ། །

པོ་རྟོ་བའི་ངར་དང་ལྡན་པ། མཇུག་མོ་དཏུལ་གྱི་སྟན་པ་འཁྲིགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། རལ་པ་ནག་པོ་བན་བུན་གྱི་ཕྱེད་ཀྱིས་ལུས་ཁེབས་པ། ཕྱེད་ནས་མཁའ་ལ་ཡེང་ཡེང་འཕྲོ་བ། རལ་པའི་ཕྱི་ལ་བསྒོལ་པའི་མེ་དམར་ཉུར་ཉུར་འཕྲོ་བས་དགྲ་བགེགས་གཙོ་བ་ཕྱེད་ཐམས་ཅད་བསྲེག་པ། མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙོ་གསས་ཤིང་ལྟ་གས་འདྲེ་ལ་བ། ཞབས་གཉིས་བཀྲད་པ། ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རིའི་རྒྱལ་པོ་ཙམ་དུ་བསྐོམ་པའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱྀུ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་བསྐོམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། འོད་ཟེར་རྣམས་ཁྱོ་བོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་ལྷུགས་ཀྱི་དང་། གཡོན་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་གྲངས་མེད་པར་གྱུར་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་གནོད་པའི་བན་བོན་དང་། དགྲ་བགེགས་དང་། གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཚོས་སྐྱོང་རྣམས་བཀུག་ནས་ལྷུགས་ཀྱུས་སྟེང་ཁ་ནས་བཟུང་། ཞགས་པས་སྐེ་ནས་བསྡམས་ནས་དཏུལ་གྱི་སྟན་པའི་ཁར་ཁྱེར་ཡོང་བ་དང་། གསེར་གྱི་སྟ་གྲིས་ཤ་ཇོ་གས་རྡོས་ཇོ་གས་དམར་འདག་འདག་དུམ་བུར་གཏུབ་པར་བསམ། རང་གིས་བླ་མ་དང་། གྲོ་གས་པོ། གཉེན་ཚན། འཁོར་གཡོག་ལ་སོ་གས་བསྡུང་ན། རང་གི་རལ་པས་ཁྱབ་པ་རལ་པ་དང་ལུས་པོའི་བར་དུ་བསྐོམ་པས་བས་བསྡུང་བའི་མཚོ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་སོ་གས་པའི་འདེ་གདོན་ཚབས་ཆེན་གཅོད་ནའང་དམིགས་པས་དགུག་པ་དུམ་བུར་གཏུབ་པར་བསམ་མོ། །སྤྱགས་ནི། ཨེ་ས་སྦྱོ་ཆ་ཟླ་གཅ ཅེས་པ་འདི་ལག་པ་གཡས་པས་ཕྱེར་བ་ཕྱི་ལ་འཕུལ་ཞིང་བཀྲད། སྤྱགས་ནག་མཐུ་ཅན་དང་འགྲས་པའམ། ཉམ་ང་བ་ཡོད་ན་སྟོང་ངམ། ལྟ་བརྒྱ་ཙམ་རེ་བཟློས། རང་བསྡུང་བ་ཙམ་ལ་བརྒྱའམ། ཉི་ཤུ་རེའམ། དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཚོག ཟླ་བ་མར་ངོའི་ཉི་ཤུ་དགུ་ལ་མ་ཚག་པར་བྱའོ། །ཐུན་འཛོག་ཁར་གཤེགས་བསྡུ་དང། དམིགས་པ་ལ་སོ་གས་པ་བསྐོམ་མི་དགོས། འདི་རྣའི་བསམ་གཏན་ཉལ་ཚོག་མ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སྤྱགས་པ་གསོད་པའི་ལག་ཚ་ཡིན་པས་མི་ནག་པའི་ལག་ཏུ་མཁོར་བ་གལ་ཆེ། ཕྱེད་ཐོགས་ཡོངས་ལ་གནོད་པས་ཤིན་ཏུ་གསང་བར་བྱའོ། །འདི་ཆིག་བརྒྱད་ལས་མེད་པས་སྟེལ་བའི་དུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མཁྱེས་པའི་ཚོགས་འཁོར་དང། ཟླ་མ་ལ་གསེར་གྱི་མཆྱལ་ཕུལ་ལ་ཞུ་ཞིང། ཁྱད་པར་དུའང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་གོ་ཁྲབ་བམ་རལ་གྲིའམ། ཐ་མ་ཡང་མཚོན་གྱི་རྩེ་མ་ཚག་པ་གཅིག་འདུལ། འདི་ཟླ་མའི་དག་ལས་

བཟང་བ་མ་གཏོགས་པ་ཡི་གེར་མི་འབྲི་བཀའ་རྒྱས་བཏབ། ཅིས་ཀྱང་ང་ལ་འདི་འདྲ་ཡོད་ཅེས་མི་སྨྲ་བར་
གསང་དོ། །རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ།། ། རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞེས་གསུམ་པའི་ཡང་གསང་མཐུ་བརྟན་གནས་པོ་བཞུགས། སྒྲུབས་སེམས་སྟོན་དུ་
སོང་ནས། མདུན་དུ་མ་ཏི་སྟེང་དུ་རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སྒྲུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། རྩ་ཞལ་
མ་ཏེ་ཥིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ཅན། ཥོ་སྒྲ་སྒྲོག་པ། གཡས་ཞལ་དཀར་བ། གཡོན་ཞལ་དམར་བ། ཞལ་བཀྲད་
མཆེ་གཅོ་གས། སྐྱེན་གསུམ་བཀྲད། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གྲི་ཐོད་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡས་གཉིས་
པས་཮་མ་རྡུ་འཁྲོལ་བས་ཁྲོ་བོའི་དམག་དབུང་སྟུད་པར་བྱེད་པ། གཡོན་གཉིས་པས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་
གྱི་ཁ་ཏྭཾ་গ་འཛིན་པ། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་ལྭགས་བརྒྱངས་ཏེ་འཛིན་པ། ལེང་ག་དམར་པོ་གྱེན་དུ་བསྐྱེངས་
པ། མི་མགོ་སྐམ་པོའི་དབུ་རྒྱན་དང་། ཆོན་པའི་དོར་ཤལ་འཕྱང་བ། དེའི་གཡས་སུ་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་མ་ཏེའི་
གདོང་ཅན། བྱང་ཀྱི་གདོང་ཅན། གླང་གི་གདོང་ཅན། ཤ་མོའི×× ཁྱིའི×× ལུག་གི×× ཅེ་སྦྱང་གི×× བོང་
བུའི་གདོང་ཅན་རྣམས་གཡས་ཐོད་དབྱུག་དང་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ། གཡོན་ཞགས་པ་དང་ཐོད་ཁྲག
འཛིན་པ། རང་འབྲའི་སྦྱོལ་པ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བ། གཡོན་དུ་གཤིན་རྗེ་བྱ་ཚོད་ཀྱི་གདོང་ཅན། ཉུག་པ། བྱ
རོག ནེ་ཙོ། ཁྲ ཁྱུང་ཆེན། ཕྲིན་བྱ། བཞད་ཀྱི་གདོང་ཅན་རྣམས་མཚོན་ཆ་འཛིན་ཅིང་རང་འབྲའི་སྦྱོལ་པ་
འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད། བསྡུད་མ་མཐུ་རྩལ་ཅན་རྣམས་དང་། ལྷ་ཆེན་བརྒྱ
ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་དང་། ཟླ་ཆེན། གཟའ་ཆེན། ཞིང་སྐྱོང་བ་རྣམས་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྟེ་བརྒྱད་རྡེགས་
པའི་ཚོགས། ཡི་དྭགས་མཐུ་ཆེན་གྱི་ཚོགས་དང་། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་བསྐོར་བར་
བསམ། སྒྲུན་འབྲེན་པ་ནི། འདིར་བྱོན་འདིར་བྱོན་འཛམ་པའི་དབྱངས། །ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་
ཚོགས། །འཛམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ་མི་ཟད་པ། །མཐུ་རྩལ་དྲག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དཔྲ་བགེགས་བསྐྲལ་བའི་
ཁྲག་གི་ཙཀྲཱ། དབང་པོ་ལྟའི་མེ་ཏོག ཚོལ་ཆེན་གྱི་དུད་པ། ཞུན་ཆེན་གྱི་སྦྲོན་མེ། མཉེས་པའི་དྲི་ཚད། ཤ
རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཟས། ཆུང་གྲྭ་ཅན་ཀྱི་ཅོལ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བསམ། དུར་ཁྲོད་རྒྱན་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་
པའི། །ཞེ་སྡང་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་ནི། །དཀོན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་རབ་བརྟན་

སྐུ། །དུད་ཁ་ལྷན་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དེའི་གཏོར་བཅོམ་ནི། གཏོར་མ་རྒྱར་གསུམ་པ། རྒྱར་རྣམས་དང་
ལོགས་ལ་ཚང་བུ་བདུན་གཅིགས་པ། མཐེབ་ཀྱུ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་བ། ཁྲག་གམ་ཀོ་མ་བླུགས་པའམ།
དཀར་གཏོར་བྱས་ཀྱང་རུང། གཏོར་མ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ནང་མཚོད་ཆུ་ཚང་གང་རུང་གིས་སྟོང། ཨ་ རང
ཉིད་ཇོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་རལ་པའི་གུར་ཁང་དང་བཅས།
རལ་པའི་གུར་ཁང་ལས་གནམ་ལྷགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཚོན་ཆ་མེ་དབུང་དང་བཅས་པ་འཕྲོ་བ། ཕ་རོལ་རྣམས
ཀྱི་བསྟུང་མ་རྣད་འདྲེ་དང་བཅས་པས་ཁོ་རང་འཇོམས་པར་བྱེད་པ། རལ་པའི་གུར་ཁང་དུ་བསྟུང་བྱ་རྣམས
སྣ་བར་བསམ། ཕྱག་གཡས་ལྷགས་ཀྱུ་དང་། གཡོན་པའི་མཇུག་པོ་དཏུལ་གྱི་མས་སྟན་དང་། མཐེ་བོང
གསེར་གྱི་སཏྭ་གྲིར་བསམ། གཡས་པའི་ལྷགས་ཀྱུས་གནོད་བྱེད་བཀུག་ལ། གཡོན་གྱི་མཐེ་བོང་གསེར་གྱི
སཏྭ་གྲིས་གཏུབ་པར་བསམ་ལ། ཨེ་ས་ཐྲོ་ཆགས་ཐོ་རྒྱ་གང་མང་བཟློས། ཡང་རང་ཉིད་ཐུབ་པ་ནག་པོ་ས
གནོན་དང་མཉམ་བཞག་མཇུད་པར་བསྟོམ་ལ། ཨོཾ་སུ་ནེ་སུ་ནེ་མ་ཏྲ་སུ་ནེ་ཥཀ་ཀ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཡས
མཚོད་སྟོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། གཡོན་གྲངས་བཟུང་ལ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་མཁོན་ལ་དམིགས་ཏེ། ན་མཱཥ་མཏྲ
བཏཱ་ནི། ཨ་ཥ་ལོ་ཀི་ཏེ་ས་ཐཱ་ར་ས་ཐཱ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཞོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མ་ར་ཡ་ཕཊ། ཞལ
གསུམ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ཉབ་ཐོབ་ལ་གསོལ་བར་བསམ། བླུག
ཅུ་ཙ་བཞིའམ། ཉི་ཤུ་ཙ་གཅིག་སྐྱབས་སྒྲར་བཟློས། བདེན་བརྟན་པོ་ཀུ་ལ་ཀ། ས་ངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན
པ་དང། ཆོས་ཀྱི×× དགེ་འདུན××ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི×× བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇོ
ཇོ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི×× བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ
འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རྗོད་སྟོང་རྣད་འདྲེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ལ
བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་དམོད་མོ་དག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབས། དེ་ནས་ཡང་རང་ཉིད་ཇོ་ཇོ
འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་བསམ་ལ། གཤིན་ཇེ་གཤེད་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །མཚོད
སྟོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལས། །ཞེས་སོགས་དང། དམིགས་པས་ཐོར་ལམ་ཕྱེ་ལ་གཏོར་མ་དུག་མཚོན་དུ

བསྒྲུར་ལ་དགྱ་བགེ་གས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་མར་མེ་ལྟ་བུ་བསད་པར་བསམ། གཏོར་མ་འབད་ས། ཨེ་ས་སྦྱོ་ཌ་ཛ་ཀ་
ཧཱུ ཞལ་གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་བསྡུ། མི་དམིགས་པའི་ངང་ལ་བཞག་གོ། ཡང་གསང་མཐུ་བཟློག
ནས་པོ་ནི། ཕྱི་རབས་བསྟན་པའི་དོན་དུ་སྒྲུབ། མཆི་ཚོ།། ༦༥། ཡི་གེ་བཞི་པའི་བཟློག་པ་བཞུགས། ཆུ་མ་ཏོ་རེ
འཇིགས་བྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཆུ་མ་བལ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ། ནུ་ལོ་ཐུ་བ་ཏོ་རེ་གྲགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ།
ཏོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་ཞུས་པའི་མཐར་གསེར་སྲང་བརྒྱ་འབུལ་བར་དམ་བཅས་ནས་
གནང་བའི་མན་ངག་ཏོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དགེ་པོ་ཁྲོས་པ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གསང་བཟློག ངག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི
ལས་གསང་བའི་མན་ངག་རྣམ་དུ་བྱང་བ། ཡང་གསང་མཐུ་བཟློག་འདི་བསྟོམ་པར་འདོད་པས། ཉེ་མ་ནུབ་ཁ
རུ་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་ཏོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག
གཉིས་སྒྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་གཡས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁར་རལ་གྲི་མེ་འབར་བ་བསྟམས་པ། གཡོན་པའི་མཛེ་བོང
གསེར་གྱི་སཏྭ་གྲི་ཆེན་པོ་རྩོ་བའི་ངར་དང་ལྡན་པ། མཛུབ་མོ་དཏུལ་གྱི་སྟན་པ་འཁྲིགས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། རལ
པ་ནག་པོ་བན་བུན་གྱིས་ལུས་ཕྱེད་ཁེབས་པ། ཕྱེད་ནས་མཁའ་ལ་ཡེང་ཡེང་འཕྱོ་བ། རལ་པའི་ཕྱི་ལ་མེ
དམར་ཉུར་རྡུ་འཕྱོ་བས་དགྱ་བགེ་གས་གཙོ་བོ་ཕྱིད་ཕམས་ཅད་བསྲེགས་པ། མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཅོགས་པ།
ལྟེགས་འཇེལ་པ། ཞབས་གཉིས་བཏྲད་པ། ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རི་རབ་ཙམ་བསྟོམས་པའི་ཐུགས་ཁར་ཧཱུ་ནག་པོ
ཆེན་པོ་གཅིག་བསྟོམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་འོད་ཟེར་རྣམས་ཁྱོ་བོ་འདོད་པའི་རྒྱལ
པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་ལྷུགས་ཀྱི་དང་། གཡོན་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་གྲངས་མེད་པ་སྤྲུལ་ནས།
དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་གཙོ་བའི་བན་བོན་དགྱ་བགེ་གས་གཙོ་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་ནས།
ལྷུགས་ཀྱུས་སྟོང་ཁ་ནས་བཟུང་། ཞགས་པས་སྐེ་ནས་བསྟམས་ནས་དཏུལ་གྱི་སྟན་པའི་ཁར་ཁྱེར་ཡོང་བ
དང་། གསེར་གྱི་སྟ་གྲིས་དམར་འདག་འདག་ལ་ཤ་ཕྲོག་ཕྲོག་སུ་དུམ་བུར་གཏུབ་པར་བསམ། རང
གི་ཐུ་མ། ཁོགས་པོ། ཉེ་ཚན་འགོར་གཡོག་ལ་སོགས་པ་བསྡུད་ནས་རང་གི་རལ་པས་ལུས་ཁེབས་པའི་བར་དུ
བསྟོམས་པས་བསྡུད་བའི་མཚོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཁྱོད་པོ་ལ་སོགས་པའི་འདྲ་ཆེན་གཅོད་ནའང་དམིགས་པས་

བཀྲག་ལ་དུམ་བུར་གཏུབ་པར་བསམ་མོ། །སྤྱགས་ནི། ཨེ་ས་ཐྲོ་ཚན་ཐྲོ་གེས་པ། ཕྱིང་བ་ལག་པ་གཡས་པས་འཕྱལ་ལ་བབྱངས། སྤྱགས་ནག་མཐུ་ཅན་དང་འགྲས་པའམ། ཉམ་ང་བ་ཡོད་ན་སྟོང་ངམ་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟློས། རང་བསྲུང་བ་ཅམ་ལ་བརྒྱའམ། ཉི་ཕྱུ་རྩ་རེའམ་དྲན་པས་ཀྱང་ཆོག ཟླ་བ་མར་ངོའི་ཉིར་དགུ་ལ་མ་ཚུག་པར་བྱའོ། །ཐུན་འཛོག་ཁར་གཤེགས་བསྡུ་དང་དམིགས་པ་སོགས་མི་དགོས། རྡ་ལོ་ཐུ་བའི་བསམ་གཏན་ཉལ་ཆོག་ཅེས་ཀྱང་བྱ། སྤྱགས་པ་གསོད་པའི་ལག་ཆ་ཡིན་པས་མི་གཞན་གྱི་ལག་ཏུ་མཉོར་བ་གལ་ཆེ། ཕྱིང་ཐོགས་ཡོངས་ལ་གནོད་པས་ཤེན་ཏུ་གསང་བ་གལ་ཆེ། འདིའི་ལུང་གི་བརྒྱད་པ་མེད་པས་སྟེལ་བའི་དུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཆོགས་འཁོར་དང་། ཟླ་མ་ལ་མཆྭ་ཕུལ་ལ་ཞུ། ཟླ་མའི་ངག་ལས་བཟུང་བ་མ་གཏོགས་ཡི་གེར་མི་འབྲི་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་ཅེས་གསང་བར་བྱའོ། །འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི། རྟོ་རྗེ་འཛིགས་བྱེད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་ཆྭ་བཛྲ། ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། པདྨ་བཛྲ། བལ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། རྡ་ལོ་ཐུ་བ་རྟོ་རྗེ་གྲགས། རྡ་ཆོས་རབ། རྡ་འབུམ་སེང། རྡ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཟླ་མ་སྤྱགས་དཀར་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། ཟླ་མ་ཁྲོ་ཆེན་པ། གཞོན་ནུ་སྐྱབས། སྤྱལ་སྐུ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། རྒྱལ་པོ་དཔལ། ཡང་ནི། ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཟླ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ ཤེས་རབ་བཟང་པོ། རྒྱལ་པོ་དཔལ། རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ལོ།། ། །ཡི་གེ་བཞི་པའི་བསྡུང་བཟློག་བཤད་གསུམ་བཞུགས། བདག་ཉིད་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དུ་བསྐོལ། དབུ་སྐྲ་ཕྱེད་ཀྱིས་སྟོང་ཉིས་སྟོང་ཆེན་པོ་ཁེབས་པ། ཕྱེད་ཐུར་དུ་འཕྱང་བ། སྐུ་མདོག་ནག་པོ་སོལ་བའི་སྟོང་པོ་བཅུ་པའི་འཕྲོ་ལྡ་བུ་ཕྱུག་གཡས་ན་རལ་གྲི་འཕྱང་བ། གཡོན་སྟེགས་མཛུབ་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྡམས་པར་བསྐོལ། རལ་པའི་གསེབ་ཏུ་བདག་དང་བསྡུང་བྱ་རྣམས་བསྐོལ། དེ་དག་གི་ཕྱི་རོལ་ན་ཡུལ་འཁོར་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ་བསྐྱེད། དེ་ནས་སྤྱགས་འདི་རྒྱུན་དུ་བཀྲང་ཨེ་ས་ཐྲོ་ཚན་སྡུང་། ཨེ་ས་ཐྲོ་ཚན་ཐྲོ་ཚ་ཏཾ་ བསྡུང་བ། བཐོ་བ། བསད་པ་གསུམ་ཡིན། མཐེ་བོང་གསེར་གྱི་སྟ་ཁྱི་གཅིག་ཏུ་བསྐོལ། མཛུབ་མོ་དཏུལ་གྱི་སྟན་པ་གཅིག་ཏུ་བསྐོལ། བྱད་མའི་སྐེ་ཕྱལ་ཕྱལ་གྱིས་གཏུབ་པར་བསྐོལ། ཕྱེད་པ་ཕྱིར་འཕྱལ་བཐོ་ཉི་མ་ཆགས་ཁ་དང་བསྐྲད་དོ། །རང་སྐད་ཅིག་གི་དབྱེ་ཐོགས་ལ། འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པ་སྐུ་མདོག

ནགས་པོ་ཕྱག་མཚན་གཞུང་དང་འདྲ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་པའི་རལ་པ་སྐུ་ལུས་ཀྱི་མདུན་རྒྱབ་གྱང་ཕུབ་པ་ལྟར་ཡོད་པ་ལས་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕོག་པས། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་པ་འོད་ཟེར་གྱི་ཆུལ་དུ་བྱུང་ནས། རང་གི་རལ་པའི་མཚོན་ཆའི་གྱང་ལ་ཐིམ་པས། མཚོན་ཆ་གྱང་ཁང་གི་སྒྲ་ཁྱོས་པ་ལྟར་གཟེངས་ནས་མཚོན་ཆའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། གཞོད་བྱེད་རྣམས་ཚར་བཅད་དེ་གཏན་པར་བསམ། སྤྱན་གོང་མ་ནི་བསྲུང་སྤྱན། བར་མ་ནི་བཚོ་སྤྱན། འོག་མ་ནི་བསད་སྤྱན་སོ། ཁྱེ་མ་ནུབ་ལ་ཁད་དང་བསྒྲད་ལ་ཐལ་མོ་བརྡབ། གཞོད་བྱེད་ཁྱེ་མ་ཏྲས་པ་དང་ཚེ་མཉམ་དུ་སོང་བར་བསམ་མོ། །མཇུག་ལོ།། །། ། །